

basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)


NGWANAITSEELE 2012

MEMORANTAMO

GAUTENG

MADUO: 120

Pampiri e, e na le ditsebe di le 9.

**KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO****POTSO 1**

- 1.1 O tlotse a tshwaya dibuka tsa baithuti. (1)
- 1.2 1.2.1 Tafita o kopa Nteseng gore a tle go tsereganya ka kgotlhang e e leng teng mo gare ga gagwe le mosadi. (2)
- 1.2.2 Gonne o mmoleletse gore o na le tiro e ntsi. (2)
- 1.2.3 Ee. Tafita a re go na le kgotlhang magareng ga gagwe le mosadi wa gagwe. (2)
- 1.3 1.3.1 Gonne a tshaba gore bese ya Lamatlhatso mo mesong e ka tla ya mo tlogela fa a ka tsoga thari. (2)
- 1.3.2 O mo kopile gore a mo tlhabele kgogo e a e neilweng ke kgatsadiagwe. (1)
- 1.4 Maitseboa (1)
- 1.5 Ke ne ke ka se itumele/ke ne ke ka utlwa botlhoko; ka gore go raya gore o ne a emetse gore ke tsamae a bo a tsaya loeto le tsala ya gagwe/ga a batle ke tsamaya le bona. (2)


KHOLOMO YA A		KHOLOMO YA B	
(a)	Ntseseng	C	O tlotse a tshwaya dipampiri tsa baithuti tsa ditlhamo.
(b)	Thina	A	Serapeng sa Diphologolo sa Manyeleti.

(2)
[15]**POTSO 2**

- 2.1 Merwalela/dipula tse dikgolo/matllo, ditlhare, koloi le tse dingwe di gogotswe ke metsi. (2)
- 2.2 Mene/4 (1)
- 2.3 Ba tshaba gore ba tla kangwa/tsewa ke metsi. (2)
- 2.4 Tlalelo (1)
- 2.5 Gonne ga a itse gore o tla thusa jang batho ba ba mo gare ga metsi/Ga a itse gore o tla goroga jang kwa sekolong. (2)

- 2.6 Ditlhare/dimela di ka robega.
Difenetšhara, dijanaga, matlo, di senngwa ke metsi.
Batho le diphologolo di tlile go kangwa ke metsi. (di le pedi fela) (2)
- 2.7 Dikgetse/dikgwama tsa dibuka/moaparo wa sekolo/yunifomo (di le PEDI fela) (2)
- 2.8 E le nngwe/1 (1)
- 2.9 Go tsholetsa matsogo ga motho/monna yo o mo godimo ga ntlo. (2)
- [15]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30



KAROLO YA B: TSHOSOBANYO**POTSO 3**

PALO	MAFOKO A A NOPOTSWENG	MAFOKO A A TSHITSINNGWANG
1	Motswana fa a ne a godisa ngwana o ne a mo godisa ka maitlomo a gore a tsoge e le mosadi tota.	Ngwana wa mosetsana o ne a godisiwa gore a tle a nne mosadi wa mmatota.
2	O ne a rutiwa go rwala kgamelo, go e garela le go ga metsi.	O ne a tshwanetse go itse go ga metsi.
3	O ne a rutiwa a sa le mmotlana go apaya,	O ne a rutiwa go dira dijo a sa le monnye.
4	go phepafatsa	O ne a rutiwa go tlhokomela ntlo.
5	go itshola sentle ka kakaretso	O ne a rutiwa go nna maitseo
6	Ngwana wa mosetsana o ne a itse gore fa a nna fa fatshe o tshwanetse go ikgabetsa, e seng jalo dikgogo di tla ja momela.	O ne a rutiwa go ikatega sentle fa a dula fa fatshe.
7	Basetsana ba ne ba rwalela dikgong kwa sekgweng.	O ne a rutiwa go ya kgonnye.
8	Fa go ne go iwa koo, go ne go tsewa kgole, kgare, selepe, sefotlho le sekgwage.	O ne a rutiwa gore fa a ya kgonnye a tsaye didiriswa tse di maleba.

(Dintlha di le SUPA fela)

Tshosobanyo e tshwanetse go tshwaiwa ka mokgwa o o latelang:• **Kabo ya maduo:**

- Dintlha di le 7 – maduo a le 7 (ntlha e le nngwe e abelwa leduo le le 1)
- Puo – maduo a le 3
- Maduo otlhe: **[10]**

• **Kabo ya maduo a puo:**


- Ntlha e e nepagetseng e le 1–3: aba leduo le le 1
- Dintlha tse di nepagetseng di le 4–5: aba maduo a le 2
- Dintlha tse di nepagetseng di le 6–7: aba maduo a le 3

ELA TLHOKO:• **Popego:**

- Tshosobanyo e tshwanetse go tshwaiwa le fa e tlhagisitswe ka popego e e fosagetseng.


• **Palo ya mafoko:**

- Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
- O se ke wa goga maduo ape fa motlhatlhojwa a sa tlhagisa palo ya mafoko a a dirisitsweng kgotsa fa palo ya mafoko e fosagetse.
- Fa palo ya mafoko e fetilwe, buisa mafoko a le 5 go feta palo e e beilweng o bo o itlhokomolosa tshosobanyo e e setseng.

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10**

KAROLO YA C: TIRISO YA PUO**POTSO 4**

- 4.1 4.1.1 mabating (1)
- 4.1.2 dikeledi (1)
- 4.2 4.2.1 **Bona** ba ile kopanong. (2)
- 4.2.2 **Lona** le lentle thata. (2)
- 4.3 O jele. (1)
- 4.4 Bana ba setse le mme kwa gae/O setse madi a mantsi. (2)
- 4.5 Mme o betsa bana ka thobane. (1)
- 4.6 Monna (1)
- 4.7 4.7.1 Tsho! (1)
- 4.7.2 Ijo! (1)
- 4.8 4.8.1 leseding (1)
- 4.8.2 kagiso (1)

**[15]****POTSO 5**

- 5.1 5.1.1 setlhatshana/setlharenyana (1)
- 5.1.2 dijonyana (1)
- 5.2 5.2.1 Malome o lala mo gae gompieno. (2)
- 5.2.2 Modise o lala a tsamaya bosigo. (2)
- 5.3 O tla di botsa mang? (2)
- 5.4 Wai! (1)
- 5.5 Ke tla itlhophela **ele** ka moso. (2)
- 5.6 Ngwana o tshwanetse go ijesa ka seatla **sa gagwe**. (2)
- 5.7 Monna ga a tshwanela go nna lekgoba la mosadi. (2)

[15]

POTSO 6

- 6.1 Tsothle di a tsibosa, Di na le mafoko a sekgoa tsothle, Di na le letshwao la tsiboso, Di tidisa loso (Di le PEDI fela) (2)
- 6.2 Go lemosa batho ka kotsi ya go se dirise mosomelwana/khontomo le lebelo le le kwa godimo/go gakolola/tsibosa batho ka tlhokomelo ya melao ya tsela le tiriso ya mosomelwana/khontomo. (2)
- 6.3 Se sengwe se na le molaetsa wa Setswana mme se sengwe ga se na ona/ Ditshwantsho tsa tsona ga di tshwane. (2)
- 6.4 Boitekanelo le Dipalangwa (1)
(1)
- 6.5 (a) **A** e kaya gore go dirisiwe mosomelwana/khontomo ka gonne AIDS e a bolaya. (1)
(b) **B** e kaya gore batho ba kgweetse ka kelotlhoko gore ba goroge ba tshela. (1)

POTSO 7


- 7.1 C/Dipholo tsa phaposi ya 2011 tsa Mophato wa 12. (2)
- 7.2 E nepagetse. Palo ya basimane e feta ya basetsana/Basimane ba bararo mme basetsana ba babedi. (2)
- 7.3 Ga a dumelane/nyalane. Baithuti ba itumeletse go falola e bile ba a akgolwa fela molaetsa ona wa re ga go na ditiro/dibasari/pono ya bokamoso. (2)
- 7.4 Mme Angie/Motshekga (1)
- 7.5 Tona ya Lefapha. (1)
- 7.6 A boitumelo. Mme yo o abang letsogo o itumetse le baithuti ba bontsha boitumelo. (2)
[10]

POTSO 8

- 8.1 8.1.1 '**R**raagwe Tshepo, ka gore beke e e tlang ke ya skolong, re tla dira jang ka bana?' (3)
- 8.1.2 Pogo, nna ga ke bone bothata. (1)
- 8.1.3 Re tla ya go kopa **M**aratahelele go tla go nna le rona.' (1)
- 8.1.4 **B**a ne ba ntse mo mathoding a ntlo ba nwa senotsididi. (1)
- 8.1.5 'A ba tla dumela kwa gae?' (1)

- 8.2 8.2.1 beke e e tlang ke ya sekolong. (1)
- 8.2.2 ba ne ba ntse mo mathuding a ntlo ba nwa senotsididi. (1)
- 8.2.3 Letsatsi le ne le fisa; mogote wa lona e le o o ntshang tlhapi mo metsing. (1)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 60




KAROLO YA D: DIKWALO**POTSO 9: MMUALEBE – RM Malope**

- | | | | |
|-----|-------|---|-----|
| 9.1 | 9.1.1 | C/O na le mpho ya go ama maikutlo | (1) |
| | 9.1.2 | A/Modirelaloago | (1) |
| | 9.1.3 | E/Tsala ya ga Mathulwe | (1) |
| | 9.1.4 | B/O tseetswe mokapelo | (1) |
| | 9.1.5 | D/Ngaka | (1) |
| 9.2 | 9.2.1 | C/Siemens | (1) |
| | 9.2.2 | D/Lenyalo | (1) |
| | 9.2.3 | A/Naledi | (1) |
| | 9.2.4 | C/Mmatshhegofatso | (1) |
| | 9.2.5 | B/Lebolelateng (HIV/AIDS) | (1) |
| 9.3 | 9.3.1 | Yunibesithi ya Bokone | (1) |
| | 9.3.2 | A re Tselane o dirile ka <u>bomo</u> . | (1) |
| | 9.3.3 | Mathulwe | (1) |
| | 9.3.4 | Go ntsha/lemolola mpa. | (1) |
| 9.4 | | Motse otlhe o itse mafoko ao./Gompieno a phatlaladitswe lefatshe lotlhe. | (2) |
| 9.5 | | Ke ntlha. Tselane o ne batla fela go nyalwa/Tselane o tihalositse gore Moatlhodi ke wa lenyalo. | (2) |
| 9.6 | | Go pataganya basimane ga go a siama/Go lemolola mpa go kotsi. | (2) |

[20]**KGOTSA**

POTSO 10

- | | | | |
|------|---|--------------------------------|-----|
| 10.1 | 10.1.1 | C/GaMoseitlha | (1) |
| | 10.1.2 | E/Segatamarukgwana | (1) |
| | 10.1.3 | D/Mesima | (1) |
| | 10.1.4 | B/Ga-Rankuwa | (1) |
| | 10.1.5 | A/Mabopane | (1) |
| 10.2 | 10.2.1 | B/Makeketa | (1) |
| | 10.2.2 | C/Rakgadiagwe | (1) |
| | 10.2.3 | D/Bana | (1) |
| | 10.2.4 | A/Neela sekerete gore a tsube. | (1) |
| | 10.2.5 | B/O mo tsentse matlho a batho. | (1) |
| 10.3 | 10.3.1 | Kwa ga Montsho | (1) |
| | 10.3.2 | Thelebišene | (1) |
| | 10.3.3 | Laboraro | (1) |
| | 10.3.4 | go tlhatswa | (1) |
| 10.4 | Ga go a siama. Go ka thuba lelapa/go ka tliša malwetse/go tlišaetsa boikanyego le tlhokomelo. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) | | (2) |
| 10.5 | Ke ntlha. O mo reketse thelebišene a bo a rekela bana dijo. | | (2) |
| 10.6 | Ke ne ke tliša kopa Makeketa gore a tlhophe mosadi yo a batlang go nna le ena./Ke ne ke ka itshwarela Makeketa fa a ka kopa maitshwarelo a bo a latliša bonyatsi. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) | | (2) |



PALOGOTLHE YA KAROLO YA D: 20
PALOGOTLHE: 120